## 6. Foreign Exchange Rates - Spot and Forward Premia

| Foreign Currency  |                  | 2007     |                               |                               |                               |                               | Annual appreciation (+) / depreciation (-) (per cent) |                       |                       |                       |                       |
|---|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                  | Mar. 19+ | Mar. 20                       | Mar. 21                       | Mar. 22                       | Mar. 23                       | Mar. 19+  | Mar. 20               | Mar. 21               | Mar. 22               | Mar. 23               |
| 1   |                  | 2        | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             | 7   | 8                     | 9                     | 10                    | 11                    |
| RBI's Reference Rate (Rs. per Foreign Currency)               |                  |          |                               |                               |                               |                               |   |                       |                       |                       |                       |
| U.S. Dolla<br>Euro  | r                |          | 43,9800<br>58.4900            | 43.6300<br>58.0800            | 43.6600<br>58.4400            | 43.7000<br>58.2500            |   | 1.05<br>-7.54         | 1.72<br>-7.30         | 1.86<br>-8.01         | 1.95<br>-7.76         |
| FEDAI Indicative Rates (Rs. per Foreign Currency)             |                  |          |                               |                               |                               |                               |   |                       |                       |                       |                       |
| U.S.<br>Dollar<br>Pound                                       | { Buying Selling |          | 43.9750<br>43.9850<br>85.5675 | 43.6200<br>43.6300<br>85.5525 | 43.6600<br>43.6700<br>85.8925 | 43.7000<br>43,7100<br>85.8575 |   | 1.06<br>1.06<br>-8.85 | 1.73<br>1.73<br>-9.09 | 1.84<br>1.84<br>-9.55 | 1.95<br>1.94<br>-9.51 |
| Sterling  | Selling          |          | 85.6075                       | 85.5850                       | 85.9250                       | 85.8900                       |   | -8.85                 | -9.08                 | -9.55                 | -9.50                 |
| Euro  | { Buying Selling |          | 58.4825<br>58.5000            | 58.0675<br>58.0975            | 58.4075<br>58.4300            | 58.2400<br>58.2650            |   | -7.54<br>-7.51        | -7.28<br>-7.30        | -7.97<br>-7.96        | -7.77<br>-7.77        |
| 100 Yen   | { Buying Selling |          | 37.3175<br>37.3350            | 37.1900<br>37.2075            | 37.1725<br>37.1850            | 36.9875<br>37.0050            |   | 2.41<br>2.42          | 2.30<br>2.32          | 2.04<br>2.07          | 2.74<br>2.74          |
| Inter-Bank Forward Premia of U.S. Dollar (per cent per annum) |                  |          |                               |                               |                               |                               |   |                       |                       |                       |                       |
| 1-month<br>3-month<br>6-month                                 |                  |          | 11.46<br>6.18<br>4.48         | 13.06<br>6.74<br>4.79         | 6.73<br>4.21<br>3.50          | 9.47<br>5.13<br>4.00          |   |                       |                       |                       |                       |

<sup>+ :</sup> Market closed.

 $<sup>\</sup>textbf{Notes}\,:\,1.$  The unified exchange rate system came into force on March 1, 1993.

<sup>2.</sup> Euro Reference rate was announced by RBI with effect from January 1, 2002.